

## 2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 1: DIKGONO TSA BOTSHELO

### KGATO YA MOTHEO WA THUTO: DIKGONO TSA BOTSHELO – MOPHATO 1

#### KAELO KA GA MOKGWA WA GO DIRISA KHARIKHULAMO E E KHUTSWAFADITSWENG MO GO RUTENG DIKGONO TSA BOTSHELO MO KGATONG YA MOTHEO WA THUTO.

- Dikgono tsa botshelo ke mokwatla le motheo wa go rua le go ithuta mo kgatong ya motheo wa thuto. Ntsha e e tshwanetse go gatelelwa thata..E tliša bokgoni ba “**go ruta le go ithuta go go tseneletseng**” fa barutwana ba dirisa tlotlofoko, ba bopa puiso kopanelo le go kwala dikwalwa,, bokgoni ba go dirisa thanodi, mokwalo wa boithamedi jalojalo.
- Kitso tshimologo tsa botho le boleng jo bontle jwa loago mo serutweng sa Dikgono tsa Botshelo di rulagantswe go ya ka ditlhogo. Tiriso ya ditlhogo e tshitshingwa gore e dirisiwe jaaka kgolagano le diteng tsa dikarolo dingwe tsa go ithuta fa go le maleba mme go kgonagala. Ditlhogo tse di tlhophilweng tsa Dikgono tsa Botshelo mo go Pegelo ya Bosetšhaba ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (PBPKT) tsa dikgweditharo 1 go fitlhelela go 4 di tshwanetse go akaretswa.
- Kharikhulamo ya Dikgono tsa Botshelo ya kgweditharo ya 1 – 4 e gokagantswe mo kaeding e.
- Jaaka mo kgweditharong 2 go fitlha 4, kaedi e, e akaretsa dikgono le boleng , ditlhogo kgolo le kitso mmogo le dithusathuto tse di maleba tse di ka dirisiwang mme di sa akarediwa mo Pegelong ya Bosetšhaba ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (PBPKT).
- Diteng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo di rulagantswe ka dikgato le ka tšela e e bonolo mme e tsamaelana go kgabaganya dibeke tse di e abetsweng mo kgweditharong nngwe le nngwe.
- Dibeke tse nne di abetswe go ipaakanyetsa mophato wa 1 mme e akaretsa go godisa go ithuta ka tiriso ya dirwe tsa mmele le, thutamodumopuo go barutwana ba ba seng mo maemong a a siametseng kharikhulamo e tlhomameng. **Go ruta le go ithuta go tla tšwelelepele morago ga beke tse pedi go diriswa ditlhogo tse di laetsweng.** Puiso kwa godimo, puiso kopanelo, metshameko, go opela ka go latela, go bopa malepa/malea (puzzels) jj go tšwela pele jaaka mo setlhogong sa “Nna”.
- Mo mophatong wa 1, go tšaloganya ga serutwa go tla laola gore a barutwana ba bangwe ba tlhoka nako e e fetang dibeke tse 4 kgotsa nyaa, le gore barutwana ba ba seng kae ba ka tšwelelela ka “Lenaane la Ipaakanyetso sekolo le kitso ya thutamodumopuo” mmogo le **go ruta**. O KA SUTISA DIBEKE GO RUTA DITLHOGO TSA DIKGONO TSA BOTSHELO MO KGWEDITHARONG YA 1 o laolwa ke gore barutwana ba tlhoka dibeke tse kae go nna mo “maemong a ba bangwe” .
- Mophato wa 2 go fitlha go 3 e abetswe dibeke tse pedi go tlhatlhoba baithuti ka kitso ya motheo le go ba fatlhosa ka se ba tšang go se ithuta. O ka dirisa ditlhogo tsa kgweditharo ya 4 fa o batla go baya barutwana mo maemong a a siameng mo thutong tsa puo. Dirisa ditlhogo, dirutwa le bokgoni go tšweletsapele thuto ya puo. O KA SUTISA DIBEKE GO RUTA DITLHOGO TSA DIKGONO TSA BOTSHELO MO KGWEDITHARONG YA 1 go laolwa ke gore barutwana ba gago ba tlhoka dibeke tse kae go nna mo “maemong a a siameng”.

#### KA KOPO ELA TLHOKO TSE DI LAELANG FA O RUTA DIKAROLWANA TSA GO ITHUTA TSE DI TLHOKANG DITIRAGATSO (TSA DISAENSE TSA TLHOLEGO, THEKENOLOJI, TSA BOITLHAMEDI LE THUTO YA IKATISO YA MMELE) TSA DIKGONO TSA BOTSHELO.

- **MOTSHAMEKO ke thuto e e botlhokwa** mo kgatong ya Motheo wa Thuto mme o ka e lkgatholose. Se, se tshwanetse go diriwa go etswe tlhoko melao ya COVID 19.
- Barutwana ba tshwanetse go ikutlwa ba le ditokololo le maloko a setlhopha gonne se se ba dira gore ba ikutlwe ba le maloko ebile ba amogetswe mo setlhopheng segolo bogolo mo malatsing a.
- Botaki jwa boithamedi, go opela le go itshidila mmele ke mekgwa mengwe ya kalafi go dirolola dikgatelelo tse di ka nnang teng. Tshegetso yamaemo a a itekanetseng a tšaloganyo le boleng jwa kamano ke dingwe tsa diphithelelo tsa rona..
- Mo mabakeng a le mantsi, ditirwana tse dingwe di ka nna di tlogetswe kgotsa di fetotswe go dumalana le tse dingwe mmogo le go bula sekgala magareng ga barutwana. DITIRWANA DI KA NNA TSA FETOLWA GO TSAMAELEANA LE SERUTWA SENGWE LE SENGWE.

#### DIKAELO KA GA TLHATLHOBO YA SEKOLO:

- Se se tša nna tšweletsopole e e tšwelelang e e sa tlhomamang mme e dirwa ka mokgwa wa go ela tlhoko le go diragatsa. Barutwana batla nwa ditshono tse ntsi pele ga ba ka nwa maduo a a tlhomameng .

## 2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 1: DIKGONO TSA BOTSHELO

- Kitso tshimologo tsa Botho le Boleng jo bontle jwa Loago e ka nna tlhatlhobo e e kwalwang, fela, ditlhogo tse di akaretsang ditiragatso jaaka go kwala ka ga maemo a bosa, go gola ga djalo, go dira setshwara sejalo jalo jalo, go ka diriswa jaaka tlhatlhobo ya Dikgono tsa Botshelo le Puo ya gae. Fela jalo, sediriswa se se takilweng (art piece) le go bua ka sediriswa se se takilweng se ka diriswa mo Botaking le Boitlhameding le mo go bueng mmogo le mo Goreetseng le go Bua. Dirisa ruburiki (e le nosi go nngwe le nngwe) mme e nne le ditlhaloso tse di kgethegileng tsa bokgoni bongwe le bongwe le diphithhelelo tse di rileng go tswa go sediriswa seo ((go bua le sediriswa se se takilweng).
- Dirisa buka ya DIKAEDI TSA DITLHATLHOBO tsa SEKOLO – Oka fetola diruburiki tse dingwe

Re iphitlhela mo maemong a a sa tlwaelegang “*new normal*” mme re batla go go gakolola gore le ithokomele. Re lebogela botswapelo le maikemisetso a lona go baakanya barutwana ba rona go nna babuisi, ba ba diphatsa, babaakanyi ba ba tseneletseng le bararolodi ba ba tlhwatlhwa.

**LENANEOTHUTOLA NGWAGA LE LE BOLEDITSWENG-MOPHATO 1 : DIKGONO TSA BOTSHELO**

TERM 1 45 DAYS		BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10
<b>KITSO YA TSHIMOLOGO, TSA BOTHO LE BOLENG JO BONTLE JWA LOAGO</b>	<b>DITLHOGO TSA CAPS:</b>	GO GODISA LEMOSA/ POPEGOTHEO	GO GODISA LEMOSA/ POPEGOTHEO	NNA GO GODISA LEMOSA/ POPEGOTHEO	NNA GO GODISA LEMOSA/ POPEGOTHEO	KWA SEKOLONG	KWA SEKOLONG	MEKGWA YA TLWAELO YA BOITEKANE LO	MEKGWA YA TLWAELO YA BOITEKANE LO	MAEMO A BOSA	MAEMO A BOSA
	<p><b>MELAWANA YA KA GALE YA COVID 19:</b></p> <p><b>Melawana ya boitekanelo ya ka gale e tshwanetse go latelelwa ka botlalo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gopotsa barutwana go latela melawana ka gale.</li> <li>Rotloetsa barutwana go nna kwa gae fa ba lwala.</li> <li>Barutwana ba rwale dithibanko le molomo (dimaseke) ka gale. Ba di role fela fa ba a ja, le go di baya mo go sireletsegileng.</li> <li>Ba thokomele ka dinako tsothe fa ba a ja.</li> <li>Ba rute go thiba melomo le dinko ka boteng jaw sekgono fa ba gothola kgotsa ba ehtimola. Ba lathele pampiri ya go mina e e dirisitsweng ka pele mo sethoding sa matlakala se se kgonang go tswalega margo ga tiriso.</li> <li>Ba thape matsogo ka metsi le sesepa kgapetsa kgotsa ba tshase sebolaaditwatsi (sanitizer)</li> <li>O sanithaese le go phepafatsa didiriswa/mafelo a a amiwang nako le nako (maswana a a jang a le 5 a jiki mo litareng e le nngwe ya metsi) ditshamekisi, dibuka, didiriswa, jj. Netefatsa gore se, se dirwe ka gale.</li> <li><b>Slogan:</b> Katologanang–Ba rute ka sekgala-magareng le mokgwa wa go dumedisana lo sa amane.</li> <li>Rotloetsa barutwana go jala mowa wa go kgatalelana le go itsetsepela mo go sa nnete ntle le go tshaba go bopa tikologo e e sireletsegileng mo go botlhe.</li> <li>Tsibogela matshwenyego a barutwana ka lerato le kelothoko.</li> <li>Melawana e meswa e e sa twaelegang e tshwarellwe jaaka e “mentsha e twaelegileng”.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>BARUTABANA BA NETEFATSE TSHIRELETSEGO YA BONA LE YA BANA KA MOO BA E TLHALOGANYANG KA TENG</b></p>										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa Kitso ya Tshimologo, tsa Botho le Boleng jwa Loago jo bontle di tshwanetse go dirwa sentle go neela barutwana bokgoni jwa go lemoga Disaense tsa Loago, Disaense tsa Tlholego le Thekenoloji jaaka dipatlisiso, go ela tlhoko, go tshwantshanya, go aroganya, go lekeletsa le go thaeletsana. Netefatsa gore o godise puo ka go dirisa mareo a a maleba. gore barutwana ba a itse.</li> <li>Botaki jwa Boithamedipono le Tiragatso] di lomaganngwe le dirutwa tsa Dipuo.</li> <li>Thutiso ya Ikatiso ya mmele e tlaa dirwa sebaka s aura fela mo bekeng. Ura e nngwe e dirisetswa puiso mo karolong ya go ithuta ya Kitso ya Tshimologo, tsa Botho le Boleng jwa Loago jo bontle, sekai go buisetas go tlhaloganya le go gopola, dikgankhutswa le maboko/diraeme, jj.</li> <li>Thutiso e nngwe le e nngwe ya Dikgono tsa Botshelo e tlaa simololwa ka go ikgopotsa melawana ya Covid 19 (Khorona) jaaka go tlhapa matsogo, mekgwa ya twaelo ya boitekanelo, matshwao a Covi 19, sekgala-magareng, le gore o ka begela mang, kae, fa yo mongwe mo lelapeng a tlhokafetse.</li> </ul>										

## 2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 1: DIKGONO TSA BOTSHELO

- Barutwana ba tshwanetse go dira ditirwana tsa Bukana ya DBE, e le nngwe kgotsa di le pedi tse di kwalwang kgotsa tse di diragadiwang beke le beke go tswa mo karolong ya go ithuta ya Kitso ya Tshimologo, tsa Botho le Boleng jwa Loago jo bontle

**ELA TLHOKO KA TSWEETSWE: DITIRO TSE DI BOTLHOKWA TSA GO LAOLA LE MELAWANA YA GO AKANYA LE MAITSHWARO A GO KOPANA DI KWADILWE MO LENANEONG LA KHARIKHULAMO LA TLHATHOBO FELA BOKGONI BO LAOLA MORUTWANA GO LAOLA MAIKUTLO A MO TENG, GO REETSA KA KELOTLHOKO, GO GOPOLA TSHEDIMOSSETSO, GO NNA LE LEANO LE GO RULAGANYA NAKO LE DIDIRISWA LE GO TSIBOGELA KA TSHWANELO MO GO KOPANENG LE BATHO LE MABAKA A A GATELELANG MAIKUTLO, GORE GO BOTLHOKWA MO THUTONG. KA TSWEETSWE BUISA THATA KA GA SE.**

<p><b>BOKGONI LE BOLENG:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshwantshanya</li> <li>• Lemoga</li> <li>• Buisana</li> <li>• Bokgoni ba...</li> <li>• Tlotla</li> <li>- Kgotlelelo jj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go supa tlotlo, lerato, kamego-maikutlolego amogela ba bangwe</li> <li>• Go supa Dikgono, Kitso, Mekgwa le Boleng, (SKAVs)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go supa tlotlo, lerato, kamego-maikutlolego amogela ba bangwe</li> <li>• Go supa Dikgono, Kitso, Mekgwa le Boleng (SKAVs)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekgwa we e farologaneng ya itekanelo, boitshepi, go ithata le go itlotla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekgwa we e farologaneng ya itekanelo, boitshepi, go ithata le go itlotla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemoga</li> <li>• Lemoga</li> <li>• Tlotlo</li> <li>• Kgotlelelo</li> <li>• Ela tlhoko melawana ya sekolo le ya phaposi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemoga</li> <li>• Lemoga</li> <li>• Tlotlo</li> <li>• Kgotlelelo</li> <li>• Ela tlhoko melawana ya sekolo le ya phaposi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ela tlhoko</li> <li>• Lemoga</li> <li>• Tlotla</li> <li>• Tlhokomela</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ela tlhoko</li> <li>• Lemoga</li> <li>• Tlotla</li> <li>• Tlhokomela</li> <li>• Bapisa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ela tlhoko</li> <li>• Bapisa</li> <li>• Lemoga</li> <li>• Buisana</li> <li>• Rekota</li> <li>• Lemoga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ela tlhoko</li> <li>• Bapisa</li> <li>• Lemoga</li> <li>• Buisana</li> <li>• Rekota</li> <li>• Lemoga.</li> </ul>
<p><b>KITSO YA MOTHEO:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temoso ya melawana le go e e latelela</li> <li>• Mafelo mo phaposing le masekolong</li> <li>• Tlhatlhubo ya motheo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temoso ya melawana le go e e latelela</li> <li>• Mafelo mo phaposing le masekolong</li> <li>• Tlhatlhubo ya motheo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mongwe le mongwe o kgethegile</li> <li>• Kitso, lemoga tlotla batlisisa ka ga dilo tse wena kgotsa ba bangwe lo kgonang go di dira.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go tshwana le go farologana</li> <li>• Tlotla go tshwana le go farologana gareng ga gaago le ba bangwe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maina</li> <li>• Melawana le tatelano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maina</li> <li>• Melawana le tatelano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhokomelo ya mmele.</li> <li>• Itse ka gore itekanelo e e siameng ke eng le gore o e diragatsa jang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go ya ntlwngeng ka nako e e rileng e e tshwanang</li> <li>• Tlhokomelo ya mmele.</li> <li>• Itse ka ga itshidilo le metshameko tse di siameng</li> <li>• Tiragatso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kitso ya tlhotlheletso ya maemo a bosa le gore re a aparela jang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhokomelo ya matlho a gaago</li> </ul>



2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 1: DIKGONO TSA BOTSHELO

									ya kitso		
<b>KITSO YA PELE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bokgoni jwa temogo</li> <li>• Kitso ya ka gale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bokgoni jwa temogo</li> <li>• Kitso ya ka gale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bokgoni jwa temogo.</li> <li>• Kitso ya ka gale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bokgoni jwa temogo</li> <li>• Kitso ya ka gale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bokgoni jwa temogo.</li> <li>• Kitso ya ka gale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bokgoni jwa temogo</li> <li>• Kitso ya ka gale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bokgoni jwa temogo.</li> <li>• Kitso ya ka gale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bokgoni jwa temogo.</li> <li>• Kitso ya ka gale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bokgoni jwa temogo.</li> <li>• Kitso ya ka gale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bokgoni jwa temogo.</li> <li>• Kitso ya ka gale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bokgoni jwa temogo.</li> <li>• Kitso ya ka gale</li> </ul>
<p><b>DITENG TSA PEGELO YA BOSETŠABA YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBO (PBPKT):</b></p> <p><b>GAKOLOGELWA</b> go ela tlhoko ka gale ditirwana tse di godisang <b>TIRISO E E MANONTLHOTLHO:</b> Kgopolo e e dirang, taolo ya dikgoreletsi le boikaedi/boitsamaisi</p> <p>Netefatsa tiriso e tseneletseng ya Buka-tiro ya Lefapha la Motheo le Thuto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgolo ya temogo</li> <li>• Temogo ya medumopuo metshameko - j.k. medumo ya diphologolo, medumo ya ka gale, mmino,jj.</li> <li>• Dipaterone-mmalale popego</li> <li>• Go aga puzzle</li> <li>• Fitlhelela leina la me</li> <li>• Metshameko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgolo ya temogo</li> <li>• Temogo ya medumopuo metshameko - j.k. medumo ya diphologolo, medumo ya ka gale, mmino,jj.</li> <li>• Dipaterone-mmalale popego</li> <li>• Go aga puzzle</li> <li>• Fitlhelela leina la me</li> <li>• Metshameko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Re kgethegile e bile ga re Tshwane</li> <li>• Dilo tse ke kgonang go di dira (go bala,go itse mebala, go tlola,jj.</li> <li>• Puisano</li> <li>• <i>Ke tsaletswe kae?</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ke tshwana jang le ditsala tsa me. (Boleele, mmala wa moriri, mosimane/ mosetsana, bokete jwa mmele,jj.)</li> <li>• Ke farologana jang le ditsala tsa me.</li> <li>• Puisano; bontsha le go bua/bolela</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leina la sekolo sa me, morutabana le mogokgo.</li> <li>• Ditirwana tsa ka gale mo phaposing le melawana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leina la sekolo sa me, morutabana le mogokgo.</li> <li>• Ditirwana tsa ka gale mo phaposing le melawana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go robala</li> <li>• Go ja dijo tse di itekanetse ng</li> <li>• Go tlhapa matsogo</li> <li>• Go nna phepa</li> <li>• Moriri, meno le dinala</li> <li>• Ke tshola mmele wa me o le phepa.</li> <li>• Mekgwa mengwe e e siameng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiriso e e siameng ya ntlwana-boithusets o</li> <li>• Itshidilo ya ka gale le motshamek.</li> <li>• Go bogela thelebisene ka selekano.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maemo a bosa le rona-diaparo, dijo, ditirwana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O seka wa lebelela letsatsi ka tlhamalalo</li> </ul>	

BODUMEDI LE MATSATSI A KGETHEGILENG TSE DI KETEKIWA KE SETSHABA DI TLA SEKASEKIWA LE GO TSHWARWA MO KGWEDITHARONG



## 2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 1: DIKGONO TSA BOTSHELO

<p><b>DIDIRISWA:</b> <b>Netefatsa tiriso e tseletseng ya buka-tiro ya Lefapha la Motheo le Thuto Puiso le go gopola se o se buisitseng</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipopego tsa matlhakoret haro (3D) - Maungo, merogo, dikoloi, diphologolo,jj.</li> <li>• Mmala</li> <li>• Tekano</li> <li>• Popego</li> <li>• Dikaelo</li> <li>• Ditšhate tsa mafoko</li> <li>• Disupamaina</li> <li>• Matshwao</li> <li>• Dikgetsana tsa dinawa,jj.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipopego tsa matlhakoret haro (3D) - Maungo, merogo, dikoloi, diphologolo,jj.</li> <li>• Mmala</li> <li>• Tekano</li> <li>• Popego</li> <li>• Dikaelo</li> <li>• Ditšhate tsa mafoko</li> <li>• Disupamaina</li> <li>• Matshwao</li> <li>• Dikgetsana tsa dinawa,jj.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka-tiro ya Lefapha la Motheo le thuto Tsebe 2.</li> <li>• Buka-tiro ya Lefapha la Motheo leThutoTsebe 6</li> <li>• Ditšhate</li> <li>• Dikarata tsa mafoko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka-tiro ya Lefapha Motheo le Thuto Tsebe 6-8</li> <li>• Bo nnete jwa matlhakoretharo (3D)</li> <li>• Ditšhate</li> <li>• Dikarata tsa mafoko</li> <li>• Tšhate ya go lekanya bolelee</li> <li>• Sekale (sa go lekanya)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka-tiro yaLefapha la Motheo le ThutoTsebe 12-13</li> <li>• Bo nnete jwa matlhakoret haro (3D)</li> <li>• Dikarata tsa mafoko</li> <li>• Ditšhate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka-tiro yaLefapha la Motheo le Thuto Tsebe 16</li> <li>• Bo nnete jwa matlhakoretharo (3D)</li> <li>• Dikarata tsa mafoko</li> <li>• Ditšhate</li> </ul>	<p>Buka-tiro ya Lefapha la Motheo le Thuto Tsebe 20-21</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka – tiro ya Lefapha la Motheo le ThutoTsebe 24.</li> <li>• Bo nnete jwa matlhakoretharo (3D)</li> <li>• Dikarata tsa mafoko</li> <li>• Ditšhate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka-tiro ya Lefapha la Motheo le ThutoTsebe e 22-23</li> <li>• Buka-tiro ya lefapha la Motheo le Thuto Tsebe 26-27</li> <li>• Buka-tiro ya Lefapha la ThutoTsebe e 28</li> <li>• Buka-tiro ya Lefapha la ThutoTsebe e 29</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka-tiro ya Lefapha laMotheo le Thuto Tsebe 31-32</li> <li>• Bo nnete jwa matlhakoretharo (3D)</li> <li>• Dikarata tsa mafoko</li> <li>• Ditšhate</li> <li>• Video</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikarata tsa mafoko</li> <li>• Ditšhate</li> <li>• Video</li> </ul>	
<p><b>TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwanwa di lebelwe le go tlathlobiwa ka nako ya thutiso letsatsi le letsatsi mo serutweng sa Dikgono tsa Botshelo. Gopola gore Dikgono, Kitso, Mekgwa le Boleng (DKMB) di agiwa gore di dirisiwe mo dirutweng tsa Dipalo le Puogae</li> <li>• Barutwana ba ka fiwa tiro ya go kwala</li> <li>• Dikgono,Go diragatsa Kitso, Mekgwa le Boleng ga di a direlwa go tlathlobiwa mme dira bonnete ba gore barutwana ba fiwa sebaka sa go bontsha bokgoni jo ka puo, tiriso le ka mokgwa wa go kwala.</li> <li>• Se, se tshwanetse go dirwa ka gale ka mokgwa o o sa tlhomamang,mme o tswetsetse</li> </ul>										
<p><b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG:</b></p>	<p>LEBELELA BUKA YA LEFAPHA LA MOTHEO LE THUTO YA DIKAEDI TSA TLHATLHOBO YA KWA SEKOLONG</p> 										



2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 1: DIKGONO TSA BOTSEHO

KITSO YA TSHIMOLOGO	KGWEDI-THARO 1 MALATSI A LE 45	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10
	CAPS DITLHOGO:	TSHEDIMOSETS O/ KGODISO YA DIKGONO TSA TEMOGO	TSHEDIMOSETS O/ KGODISO YA DIKGONO TSA TEMOGO	NNA KGODISO YA DIKGONO TSA TEMOGO	NNA KGODISO YA DIKGONO TSA TEMOGO	KWA SEKOLONG	KWA SEKOLONG	MEKGWA E E ITEKANETSENG	MEKGWA E E ITEKANETSENG	MAEMO A BOSA	MAEMO A BOSA
	<b>BOKGONI LE BOLENG:sk.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemoga</li> <li>• Tshwantshanya</li> <li>• Tshomarelo</li> <li>• Lekanyetsa</li> <li>• Sebakwa &amp; ditlamorago</li> <li>• Buisana</li> <li>• Boleng, Tlhokomelo jj.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bontsha bokgoni le botswerere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bontsha bokgoni le botswerere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neeletsano</li> <li>• Temogo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neeletsano</li> <li>• Temogo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemoga</li> <li>• Bontsha sebakwa le ditlamorago</li> <li>• Neeletsano</li> <li>• Bontsha ditharabololo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhalosa</li> <li>• Semelo</li> <li>• LemogaSebakwa &amp; ditlamorago</li> <li>• Neeletsano</li> <li>• Bontsha ditharabololo</li> <li>• Boleng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhokomelo</li> <li>• Tshwantshanya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhokomelo</li> <li>• Tshwantshanya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemoga</li> <li>• Tshwantshanya</li> <li>• Tlhaola</li> <li>• Rulaganya</li> <li>• Lekanyetsa</li> <li>• Tlhotlhomis o/ Teko ya saense</li> <li>• Neeletsano</li> <li>• Tlotlo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemoga</li> <li>• Tshwantshanya</li> <li>• Tlhaola</li> <li>• Rulaganya</li> <li>• Lekanyetsa</li> <li>• Tlhotlhomis o/ Teko ya saense</li> <li>• Neeletsano</li> <li>• Tlotlo</li> </ul>
GOPOLA ka dinako tsothe gore ditirwana tse di rotoetsang tiro e e Manonthotho: Mogopolo o o dirang, maikutlo a go itaola, le go laola.											
<b>DINTLHA TSE DI BOTLHOKWA&amp; KITSO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaelo,lefelogo bapa le, kwa moragoga, fa pele ga, fa godimoga [Tlotlofoko ya Dipalo]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaelo,lefelogo bapa le, kwa moragoga, fa pele ga, fa godimoga [Tlotlofoko ya Dipalo]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kitso ka gagago.</li> <li>• Kwa ke nnang teng,nomore ya me ya mogala le dingwaga tsa me <i>Ke tsaletswe kae? (lefelogo)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kitso ka gagago.</li> <li>• Kwa ke nnang teng,nomore ya me ya mogala le dingwaga tsa me</li> <li>• <i>Ke tsaletswe kae? (lefelogo)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kitso ka ga sekolo sa gago.</li> <li>• Kaelole tshedimosetso.</li> <li>• Go latela mmapa o o bonolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go tthaloganya lebaka le botlhokwa jwa mekgwa le melawana ya phaposiborute lo</li> <li>• Go itse le go diragatsa melao</li> <li>• Go gakologelwa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekgwa e e siameng ya boitekanelo le go ja</li> <li>• Go itshola o itekanetse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekgwa e e siameng ya boitekanelo le go ja</li> <li>• Go itshola o itekanetse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go lemoga maemo a bosa.</li> <li>• Lemoga seemo</li> <li>• Kamego mo go rona.</li> <li>• Itse, dirisa matshwao.</li> <li>• Pegelo</li> <li>• Rekota.</li> <li>• Ranola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go lemoga maemo a bosa.</li> <li>• Lemoga seemo</li> <li>• Kamego mo go rona.</li> <li>• Go netefatsa maemo a botshelo a a itekanetseng</li> </ul>	




## 2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 1: DIKGONO TSA BOTSHELO

							le go lemoga tsela ya go ya sekolong				
<b>DITLHOGO TSA PEGELO YA BOSETŠABA YA PHOLISI YA KHARIKHULAM O LE TLHATLHOBO (PBPKT):</b>	Dintlha: Papetlana ya maemo a bosa e tshwanetse go fetolwa nako le nako ngwaga otlhe.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dintlha ka gagago - jaaka leina, aterese, nomore ya mogala le dingwaga tsa botsalo.</li> <li>Ka ga me:</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Leina la sekolo, morutabana le mogokgo.</li> <li>Re bona kae mafelo a a farologaneng mo sekolong-tlwanaboithuse tso, kantoro, mafelo a go tshamekela.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mekgwa le melawana ya phaposiborute lo</li> <li>Key a jang kwa sekolong!</li> <li>Ke ipela ka sekolo sa me</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Papetlana ya maemo a bosa ya letsatsi le letsatsi</li> <li>Go lemoga maemo a bosa ka gale</li> <li>Mogote, serame, phefo, maru, letsatsi, mouwane, pula</li> <li>Matshwao go tshalosa seemo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhalosetsa barutwana gore ke goreng ba sa tshwanela go lebelela letsatsi ba sa itshireletsa.</li> <li>Mosetsana/ena le rona</li> </ul>	
<b>NETEFATSA TIRISO E E TSENELETSENG YA DIBUKANA TSA DBE GAKOLOGELWA</b> go ela tlhoko le go tsholetsa ditirwana ka metlha tiro e e <b>Manontlhotlho:</b> Kgopolo e e dirang, taolo ya dikgoreletsi le boikaedi/boitsamaisi											
<b>DIDIRISWA: NETEFATSA TIRISO E E TSENELETSENG YA DIBUKANA TSA DBE</b> Puiso e e nang le			<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka-tiro ya Lefapha la Motheo le Thuto tsb.2</li> <li>Dikarata - tsekedimo</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikarata-tsekedimo</li> <li>Dipapetlana</li> <li>Video</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka-tiro ya Lefapha la Motheo le Thuto tsb. 12-13</li> <li>Buka-tiro ya Lefapha la</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka-tiro ya Lefapha la Motheo le Thuto tsb. 30.</li> <li>Papetlana ya maemo a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka-tiro ya Lefapha la Motheo le Thuto tsb. 31- 32.</li> </ul>	





2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 1: DIKGONO TSA BOTSHELO

<p>bokao ya ditlhangwa tsa maitlhommo le tse e seng tsa maitlhommo.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipapetlana</li> </ul>			<p>Motheo le Thuto tsb. 16-17</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka-tiro ya Lefapha la Motheo le Thuto tsb. 18</li> <li>• Dikarata-tsekedimo</li> </ul>			<p>bosa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matshwao</li> <li>• Dikarata-tsekedimo</li> </ul>	
<p><b>MAEMO A BOSA: MAEMO A BOSA A RUTIWE GO FITLHA BARUTWANA BA KGONA GO A LEMOGA LE GO FETOLA MATSHWAO KA BOBONA. PAPETLA YA MAEMO A BOSA E TSHWANETSE GO TLATSWA LETSATSI LE LETSATSI NGWAGA OTLHE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponelopele</li> <li>• Bonnye le bogolo jwa dithemphereitsha.</li> <li>• Matshwao (Celsius, ponelopele ya bosa)</li> <li>• Kapeso ya maru/ Go thiba ga maru</li> <li>• Feleletsa papetlana ya gago ya maemo a bosa – mosarasarane(pula), phefo, jj. Godisa kitso le bokgoni ka tatelano.</li> </ul>										
<p><b>TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tsa tiragatso di elwe tlhoko mme di tlhatlhabiwe mo dithutong tsa letsatsi tsa Dikgono tsa botshelo. Gape eletlhoko SKAVs(bokgono, kitso, mokgwa le boleng) jo bo golang, bo godile ebile bo itsege mo Setswana pou ya gae le Dipalo.</li> <li>• Dingwe tsa ditirwana-kwalo di ka neelwa</li> <li>• Bokgoni, tiriso ya kitso, maitsholo le boleng ga di a direlwa go tlhatlhabiwa mme dira gore barutwana ba fiwa/ newa sebaka sa go bontsha bokgoni jo ka puo, tiriso le ka mokgwa wa go kwala.</li> <li>• Se se tshwanetse go diriwa ka gale ka mokgwa o o sa tlhomamang mme o tsewetse.</li> </ul>									
<p><b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG:</b></p>	<p>LEBELELA BUKA YA LEFAPHA LA MOTHEO LE THUTO YA DIKAEDI TSA TLHATLHOBO YA KWA SEKOLONG</p> 									

		BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10
<b>BOTAKI JWA TIRAGATSO</b>	<b>DITLHOGO TSA PEGELO YA BOSETŠABA YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBQ(PBPKT)</b>	TSHEDIMOSET SO/ KGODISO YA DIKGONO TSA TEMOGO	TSHEDIMOSE TSO/ MOTHEO	NNA	NNA	KWA SEKOLO NG	KWA SEKOLONG	MEKGWA E E ITEKANETS ENG	MEKGWA E E ITEKANETSENG	MAEMO A BOSA	MAEMO A BOSA
	<b>TLHAMA MATLHAKOREMABEDI (2D)</b>										
	Morutwana mongwe le mongwe a nne le setshodi sa bebetsididi le dilwana tsa go taka (sekgomaretsi, sekere, dikherayone tsa pensele, kherayone tsa mafura jj.) fa dilo tse di se yo dirisa se o nang le sona										
	Dirisa se o se takileng mo tirong ya molomo le mokwalo wa maitlhamele										
	GOPOLA ka nako tsotlhe gore ditirwana tse di rotloetsang tiro e e Manonthotho: Kgotlo e e dirang, taolo ya dikgoreletsi le boikaedi/ boitsamaisi										
		• Thala setshwantsho sa gago o dirisa mmedia o o farologaneng, dikheraeyone tsa mafura kgotsa tšhoko		x							
	• Thalang le go penta ditshwantsho tsa lona o dirisana le ba bangwe						x				
	• Taka setshwantsho sa gago o bontshe dipopego tse di latelang: matlho, ditsebe, nko, le molomo, buisanang ka dipopego tse di mo tlhogong, popego, mmala le mola wa tsona				x						
	• Kopolola dipaterone ka pente e e loileng.								x		
<b>GO ITLHAMELA DILO TSA MATLHAKORETHARO 3D (GO AGA)</b>											



2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 1: DIKGONO TSA BOTSHELO


Itirele tirwana ya dikakanyo tsa gago,tirwana e thusa go boeletsa dipopego tsa jeometeri. (DIPALO)											
BOTAKI JWA TIRAGATSO	• Aga mabokoso o dirisa mabokoso a a ka dirisiwang gape									X	X
	<b>ITIRELE LE GO FETOLELA</b> Tiriso ya sebaka sa gago le go ranola <b>Dirisa sebaka sa gago- o ka itirela tirwana ya dikakanyo tsa gago mme e tsamaisane le diteng tsa gago</b> Dintlha tse di botlhokwa mo go itlhaloseng, go kopana le dirisa dikakanyo, go thusana mo maikutlong le go amogelesega										
	• Go atolosa dipopego le bokete o dirisa tiragatso ya mmele jj go sesafala, go bolega diphofa, go goga lebokoso le le boima jalo jalo akanya .... Tiragatso e dirilwe mo sebakeng sa gago			X							
	• Go opela dipina tsa setso o dirisa motsamao o o tshwanetseng – <b>buka-tiro ya Lefapha la Motheo le Thuto tsb 10</b>					X					
	• Go itirela go ya ka se o se tIwaetseng mo lalapeng le morafe wa gaeno jj letsatsi la matsalo le motshameko go tshameka dipopi								X		
	• Tiragatso ya terama: go itirela khutswe										X
<b>METSHAMEKO LE DIKGONO TSA BOITLHAMEDI</b>											
Dirisa lefelo la gago fa setilong kgotsa lefelo le le kgaogantsweng sentle e bile le tshwailwe sentle kwa ntle (methalo e ka thalwa mo sekontiring –barutwana ba refosane ka 7 kgotsa 8 ka nako go ya ka palo ya methalo – fa go sena lefelo, o seka wa dira ditirwana tsa motsamao)											

2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 1: DIKGONO TSA BOTSHELO

DIKAROLWANA TSE DI BOTLHOKWA MO GO ITLHALOENG, KAMANO YA MONAGANO, THUSO YA MAIKUTLO LE GO IKUTLWA O LE KAROLO YA BA BANGWE										
• Go gotetsa mmele jj go tshameka piano, go tlhapa mmele, go tsikinya mmele o dira gore metsi a tswa mo mmeleng	x	x				x				
Tikologo e e babalesegileng: go bona sebaka sa gao. Ntlhatebo , lefelo; <b>mo thoko ga, mo morago, mo pele ga, mo godimo ga</b> (tiriso ya dipalo) dirisa kgetsana ya dinawa kgotsa kgwele ya maiterelo ka dipampiri.	x									
• Motsamao wa go suta: Go tsamaya, go tlola kgati le motabogo wa go ya kwa pele le go yakwa morago- dirisa sebaka sa gago				x			x		x	
•Motsamao wa go se sute: go oba mangole, legetla le matsogo.						x				
•Go gotetsa lentswe: Go ikatisa ka go hema jaaka go tima kerese jj <b>buka-tiro ya Lefapha la Motheo le Thuto tsb10</b>					x			x		x
• Go itemoga mmele le go lemoga sebaka le ntlhatebo jj kwa tlase le kwa godimo go dirisa mmele le disireletsi	x	x								



2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 1: DIKGONO TSA BOTSHELO

<p>• Go fetola minno go ya ka lobelo la one o ntse o opa diatla kgotsa o suta le nako ya minno jj go tsamao le el bane le go tlola kgati le le babedi – <b>buka-tiro ya Lefapha la Motheo le Thuto tsb 3</b></p>			x			x			x	
<p>Go tsidifatsa mmele le go ikhutsa jj kerese e gakologa, baluni e tswa mowa</p>	x	x			x			x		
<p>TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana di tshwanetse go lebelelwa le go tthatlhabiwa ka nako ya di thuto tsa letsatsi le letsatsi tsa Dikgono tsa Botshelo. Ela tlhoko gore BKMB (Bokgoni, Kitso, Maitsholo le Boleng) tse di tokafaditsweng mo dithutong tsa <b>puo gae le ya dipalo</b>.</li> <li>• Netefatsa gore barutwana ba neelwa tshono ya go diragatsa bokgoni jwa bona.</li> <li>• Seno se ka tthatlhabiwa ka mokgwa o o sa tlhomamang o o tswelelang.</li> </ul>									
<p>TLHATLHOBO YA KWA SEKOLONG:</p>	<p>LEBELELA BUKA YA LEFAPHA LA MOTHEO LE THUTO YA DIKAEDI TSA TLHATLHOBO YA KWA SEKOLONG</p> 									

2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 1: DIKGONO TSA BOTSHELO

KWEDITHARO 1 MALATSI A LE 45		BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10
THUTO YA IKATISO MMELE	DITLHOGO TSA PEGELO YA BOSETŠABA YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATHOBO (PBPKT)	TSHEDIMOSO MOTHEO /	TSHEDIMOSO MOTHEO /	NNA	NNA	KWA SEKOLONG	KWA SEKOLONG	MEKGWA E E ITEKANETSENG	MEKGWA E E ITEKANETSENG	Maemo a bosa	Maemo a bosa
	<p><b>DIKGONO:</b></p> <p><b>GAKOLOGELWA</b> go ela tlhoko ka gale ditirwana tse di godisang <b>TIRISO E E MANONTLHOTLHO:</b></p> <p>Kgopolo e e dirang, taolo ya dikgoreletsi le boikaedi/boitsamaisi</p>	<p><b>MOTSHAMEKO KE MOKGWA WA TLHAGO O BAITHUTI BA DINGWAGA TSE BA KGONANG GO ITHUTA KA ONA. MOTSHAMEKO GA WA TSHWANELA GO ILEDIWA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlogela sekgala se se lekanyeditsweng.</li> <li>Ditirwana di fetotswe go kgontsha barutwana go kgona go tlogela sekgala se se lekanyeditsweng.</li> <li>Ditirwana du fetotswe go ka direlwa mo phaposi-borutelong -Fa go na le kgobelano ya barutwana, barutwana ba ka letlelelwa go diragatsa ditirwana kwa ntle ga phaposi -borutelo mme ba tlogela sekgala se se lekanyeditsweng magareng ga bona. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa motsamao di ka diragadiwa fa barutwana ba tsena le go tswa mo phaposi -borutelo mo mesong kgotsa fa ba bowa kwa ntle morago ga nako ya go ikhutsa. <ul style="list-style-type: none"> <li>Motsamao o o sireletsegileng fa barutwana ba araabela melao ya motsamao.</li> <li>Netefatsa gore mo metsotsong e le <b>15 go ya go 20 ya thutiso</b> e na le ditirwana tse di latelang: <b>thutafatso ya mmele , tiro kgolo le itsidifatso.</b> O ka kopanya dingwe tsa ditirwana tsa go ithutafatsa,motsamao o o sutang le o o sa suteng tsa metshameko ya boithamedu le dikgono le thuto katiso ya mmele .Fa o na le sebaka o ka atlosa nako.</li> <li>Letlelela barutwana go dirisa didiriswa tsa bona kgotsa ba dirise didiriswa ka ditlhopho ka malatsi a a farologaneng go re di kgone go phepafadiwa ka sebolaya megare.</li> <li>Didiriswa tsotlhe di tshwanetse go phepafadiwa ka motswako wa (<b>litara e 1 ya metsi le maswana a le 5 a JIKI</b> ) morago ga tiriso ngwe le nngwe..</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>ELA TLHOKO, LE FA DITIRWANA DI KGAOGANTSWE KA BEKE, O KA NNA WA DI FETOLA GO TSAMAISSANA LE DITLHOKEGO TSA GAGO/ MAEMO A TIKOLOGO</b></p>									

**GO DIRA MOTSAMAO KA GO SUTA MO LEFELONG LE O LENG MO GO LONA GO YA GO LE LENGWE**

Ditirwana tse di ka diriwa mo lefelong le le kgaogantsweng sentle. Fa lefelo le le bulegileng le se teng, dira ka digongwana di le dinnye kgotsa fetola ditirwana  
(Melao ya COVID-19 e obamelwe)

**MOTSAMAO LE NATLAFATSO YA MESIFA E MEGOLO LE YA MOTHEO DI BOTLHOKWA MO KGOLONG YA GO NNA FA TAFOLENG LE MO BOALONG.**

**GAPE SE, SE NAYA MAIKUTLO A GO NNA KAROLO YA BA BANGWE**

• Go tila le go tsamaya o latela dikaelo tse di farologaneng.	X			X			X			X
• Metshameko ya go tila o potologa disikitlele (mehwidinyana) o fetola dikaelo.					X					
• Go dirisa ditsibosi: go reetsa ditaello o ntse o tsamaya.		X								

**MORIBO/ MORETHETHO**

(Lemoga sekgala magareng – sekgala se se siameng) Sekotšhe ngwana a le mongwe ka nako

2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 1: DIKGONO TSA BOTSHELO

• Go tshameka sekotšhe.				X						
• Go tlola kgati									X	
• Go opela o diragatsa diraeme ka dikarolo tsa mmele.			X				X			
<b>TEKATEKANO</b>										
Ka tlhokomelo e e tseneletseng – ngwana mongwe le mongwe ka nako (Thala diboloko tse di ka lekanang bana ba le 5 gore ba refosane ka nako e le nngwe o ntse o etse sekgala se se babalesegileng fa ba bangwe ntse fa fatshe ba letile nako ya bona)										
• Metshameko ya go tla fa gare ga disikitlele/ mehwidinya na o fetola dikaelo.						X				
Motsamao wa tekatekano mo lefelong le le kwa tlase, o							X			X



2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 1: DIKGONO TSA BOTSHELO

dirisa mekgwa e e farologaneng.										
<b>KITSO YA DIKAELO</b>										
(Fa setilong KGOTSA kwa ntle mo lefelong le le bulegileng e bile le kgaogantswe)										
Ditirwana tse o dirisang letlhakore la mmele le le senang maatla – Go tloatlola ka leoto le le senang maatla o kapa kgetsana ya dinawa ka kelotlhoko. Letsogo, leoto jj.									<b>X</b>	
<b>METSHAMEKO</b>										
O KA NNA WA AKARETSA METSHAMEKO YA GAGO										
• Tshameka metshamek o e e		<b>X</b>							<b>X</b>	

2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 1: DIKGONO TSA BOTSHELO

tlhophilwen g ke barutwana.										
Metshameko ya go tsamaya – dikgopolo tsa bogolo, sekgala, sebaka/ phatlha le selekanyo di tshwanetse go rutwa.										
<b>DIDIRISWA</b>  <b>Loga leano</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa mabotlolo a senotsididi a a pentilweng/ tshasitsweng ka pente, a tladitswe motlhaba jaaka matshwao/ dokhounu.</li> <li>• Dikgati – dikgetsana tsa dipolasetiki tse di logilweng boleele jo boleanang le kgati.</li> <li>• Dikgetsana tsa dinawa – dikhutlo nne tse dinnye tse di rokilweng le go tladiwa ka dipebele, dinawa jj – Dikgetsana tsa dinawa di bonolo go ka tshwarwa le go laolwa – Kgwele e e itiretsweng – dikuranta di potokilwe le go kgomarediwa ka sekgomaretsi.</li> <li>• Tekatakano – Ditena di apesitswe ka matsela; diboloko di apesitswe ka matsela jj.</li> </ul>									
<b>TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana di tshwanetse go lebelelwa le go tlhatlhabiwa ka nako ya di thuto tsa letsatsi le letsatsi tsa Dikgono tsa Botshelo. Ela tlhoko gore BKMB (Bokgoni, Kitso, Maitsholo le Boleng) tse di tokafaditsweng mo dithutong tsa <b>puo gae le ya dipalo</b>.</li> <li>• Netefatsa gore barutwana ba neelwa tshono ya go diragatsa bokgoni jwa bona.</li> <li>• Seno se ka tlhatlhabiwa ka mokgwa o o sa tlhomamang o o tswelelang.</li> <li>•</li> </ul>									

**TLHATLHOBO  
YA KWA  
SEKOLONG**

LEBELELA BUKA YA LEFAPHA LA MOTHEO LE THUTO YA DIKAEDI TSA TLHATLHOBO YA KWA SEKOLONG

